

“СӨБҮЛЭНЭБИН”

Дьокуускай куорат
культураҕа уонна духуобунай
Сайдыыга управлениетын
салайааччыта

И.П. Ли
«03» июль 2021 г.



«БИГЭРГЭТЭБИН»

«Симэх» норуот искусствотын
уонна уус-уран оноһуктарын
национальнай Киинин директора

Я.В. Игнатьева
«03» июль 2021 г.



Ытык Туймаада үрүн тунах ыһыабын чэрчитинэн ытыллар “Кыл киэргэлэ, сизл симэбэ” кылтан, сизлэтэн оноһуктарга күрэх БАЛАҤЫАННЬАТА

Ытыллар күнэ-дьыла:

- Сайаапканы хомуйуу – бэс ыйын 5 күнүттэн бэс ыйын 21 күнүгэр диэри.
- Дьүүллүүр сүбэ улэлиир кэмэ - бэс ыйын 23 күнэ;
- Түмүк – бэс ыйын 24 күнэ - @simekhsakha тахсыа;

Тэрийээччилэр:

- Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуот искусствотын уонна уус-уран оноһуктарын “Симэх” Национальнай киинэ;
- Дьокуускай куорат култууратын уонна духуобунай сайдыытын салалтата;

Буолар сирэ: Куйаар ситимэ Instagram @simekhsakha #кылкиэргэлэЫсыахТуймаады2021

Сыала:

- Дьөһөгөй сизелиттэн, кылыттан араас оноһуктары хатар, өрөр үтүө үгэстэри сөргүтүү;

Соруктара:

- Кылтан, сизлэтэн оноһуктар арчылыыр, араначчылыыр, эмтиир сүдү суолталарын киһи доруобуйатыгар туһаныы;
- Кылынан, сизлинэн утумнаан дьарыктанар норуот маастардарын үлэлэрин киэн эйгэбэ билиһиннэри;
- Саҥа саҕалааччылары уонна сөбүлээн дьарыгырааччылары өйөөһүн;

Ытыллар бэрээдэгэ:

Күрэххэ кыттааччы сааһынан хааччахтаммат, ханна олороруттан тутулуга суох ким баҕалаах бары кыттыан сөп. Күрэх бөлөбүнэн арахсар:

- 1 бөлөх - норуот маастардара;
- 2 бөлөх - саҥа саҕалааччылар уонна сөбүлээн дьарыгырар дьон;

Ирдэбил:

- Кыттааччы 3-тэн 10-на дылы хаартыска ытыан сөп;
- Хаартыскалар чуолкайдык көстөр, хаачыстыбалаах буолуохтаахтар;

Наҕараадалааһын:

Кыайыылаахтарга биирдии бөлөбүнэн 1, 2, 3 миэстэ, анал бириистэр туттарыллыахтара. Хас биирдии кыттааччыга кыттыбытын туһунан «Туоһу сурук» туттарыллыа, кыайыылаахтарга дипломнар. Наҕараадалааһын куйаар ситиминэн бэс 24 ыйын күнүгэр @simekhsakha Instagram страницатыгар тахсыа.

Түмүк, дьүүлүүр сүбэ:

- Дьүүлүүр сүбэбэ Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуот искусствотын уонна уус-уран оноһуктарын “Симэх” Национальной Киинин идэлээх специалистара, кылан сиэлтэн оноһуктары тэнитээччилэр, тарҕатааччылар үлэлиэхтэрэ;
- Дьүүлүүр сүбэ таһаарбыт түмүгэ мөккүһүллүбэт, ырытыллыбат; “Көрөөччү биһирэбилэ” анал ааты @simekhsakha Instagram нөнүө саамай элбэх “лайк” хомуйбут кыттааччы сүгүөбэ.

Хомуйуу бэрэдээгэ:

- Оноһуктаргыт хаартыскатын бэс ыйын 5 күнүттэн бэс ыйын 21 күнүгэр 12 чааска диэри @simekhsakha Instagram сирэйигэр бэлиэтээн таһаарабыт, эбэтэр adamova_tpp14@mail.ru эл.аадырыска ытыаххытын сөп.
- Сыһыарыыны толоробут
- Бэлиэтииргит БУЛГУЧЧУЛААХ:
 1. @simekhsakha
 2. @upravlenie_cultury_yakutsk;
 3. #кылкиэргэлэЫсыахТуймаады2021
 4. #ЫсыахТуймаады2021
 5. #культуракт21

Тэрийээччилэр аадырыстара:

- “Симэх” норуот искусствотын уонна уус-уран оноһуктарын Национальной Киинэ 677000, Саха өрөспүүбүлүкэтэ, Дьокуускай куорат, Поляков аатынан уулусса, 4. 302 каб. Тел.: (4112) 32-82-79
e-mail: simex20@mail.ru
сайт: <http://simekh-sakha.com>
Instagram: @simekhsakha
Ыйыталаһар телефон: 8-924-878-59-63 Адамова Дора Николаевна

- Дьокуускай куорат культуратын уонна духуобунай сайдыыга управлениета 677000, Саха өрөспүүбүлүкэтэ, Дьокуускай куорат, Ленин проспекта, 15. 103 каб. Тел.: 8(4112)408-52
e-mail: cultura521@mail.ru
сайт: www.cultura14.ru
Instagram: @upravlenie_cultury_yakutsk

**ИРДЭБИЛЛЭРИ ТОЛОРБОТОХТОР ТУТАТЫНА КҮРЭХХЭ КЫТТЫБАТТАР
БОЛҔОМТОЛООХТУК ТОЛОРОРГУТУГАР!**

“Кыл киэргэлэ, сизэл симэбэ”
кылтан, сизэлтэн оноһуктарга күрэх сайаапката

1. Куорат, улуус _____
2. Кыттааччы А.А.А.А. _____
3. Оноһук аата _____
4. Оноһук кээмэйэ _____
5. Туттуллубут матырыйаал _____
6. Норуот маастара аат баарын, суоһун булгуччу ыйабыт: баар суох
7. Идэбит _____
8. Хас сыл кыл оноһуктарынан дьарыктанабыт _____
9. Билсэр телефон _____
10. e-mail: _____